

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 86. sjednici, održanoj 01.02.2017. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Prihvata se Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona broj: 09-02-21092-1/16 od 17.01.2017. godine u pogledu autentičnog tumačenja odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16).

II.

Utvrđuje se prijedlog Autentičnog tumačenja odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16).

III.

Prijedlog Autentičnog tumačenja odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16) upućuje se u dalju skupštinsku proceduru.

IV.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/17.
Datum, 01.02.2017. godine
Z e n i c a

PREMIJER

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,
1x Stručna služba Skupštine,
1x a/a.



ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

VLADA
n/r Premijera
n/r Sekretara

Broj: 09-02-21092-1/16

Zenica, 17.01.2017. godine

PREDMET: Mišljenje, d o s t a v l j a s e

U vezi sa pokrenutom Inicijativom JU Osnovna škola „Gostović“ Gostović, općina Zavidovići kojom se traži autentično tumačenje odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16-u daljem tekstu Zakon), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, u skladu sa članom 157. stav (1) Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona – Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/12 i 12/13), kao nadležni organ koji vrši nadzor na provođenjem predmetnog Zakona, daje:

MIŠLJENJE

Pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena zaposlenoj ženi propisano je Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16) i ostvaruje se nakon isteka porodiljskog odsustva. Uslovi za ostvarivanje prava na naknadu plaće za polovinu do punog radnog vremena propisani su u Zeničko-dobojskom kantonu Zakonom o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16).

Članom 1. stav (3) Zakona čije se autentično tumačenje traži naznačenom Inicijativom propisano je da se zahtjev za ostvarivanje prava za rad sa polovinom punog radnog vremena i za naknadu plaće podnosi poslodavcu 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva.

Tumačenjem odredbe stava (3) člana 1. Zakona, kojom je propisano da se zahtjev za ostvarivanje prava za rad sa polovinom punog radnog vremena i za naknadu plaće podnosi poslodavcu 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva, izvodi se zaključak da je uslov za ostvarivanje prava na naknadu plaće za polovinu do punog radnog vremena činjenica da je zaposlenica poslodavcu podnijela zahtjev za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, i to u roku od 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva.

Kako se radi o pravu zaposlene žene, to ostvarivanje istog ovisi od njene volje odnosno od činjenice da li je za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva podnijela zahtjev za ostvarivanje tog prava u zakonom predviđenom roku.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

1x Naslov



MINISTAR
Nurdehan Šahinović

Prijedlog

Na osnovu člana 158. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona –Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/12 i 12/13), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na ____ . sjednici održanoj ____ .2017. godine, donosi

AUTENTIČNO TUMAČENJE

odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16)

Član 1.

(Predmet autentičnog tumačenja)

Utvrđuje se autentično tumačenje odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16- u daljem tekstu Zakon), a kojom se precizira pravilan smisao navedene odredbe Zakona.

Član 2.

(Pravilan smisao odredbe Zakona)

Odredba Zakona glasi:

„Član 1.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava za rad sa polovinom punog radnog vremena i za naknadu plaće podnosi se poslodavcu 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva.“

Tumačenjem odredbe stava (3) član 1. Zakona kojom je propisano da se zahtjev za ostvarivanje prava za rad sa polovinom punog radnog vremena i za naknadu plaće podnosi poslodavcu 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva izvodi se zaključak da je uslov za ostvarivanje prava na naknadu plaće za polovinu do punog radnog vremena činjenica da je zaposlenica poslodavcu podnijela zahtjev za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, i to u roku od 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva.

Član 3.

(Primjena autentičnog tumačenja)

Ovo autentično tumačenje se primjenjuje i važi od dana primjene odredbe Zakona za koju se daje autentično tumačenje i isto će se objaviti u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: ____/17

Datum, ____ . ____ . 2017. godine
Zenica

PREDSJEDAVAJUĆA

Draženka Subašić, s.r.

Karadžić
Jurić
A